

Podgorica, 24. decembar 2025.

CRNA GORA	
SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO	24. 12. 2025. GOD.
6. KLASIFIKACIJA	16-5/25-1/4
VEŠTAČ	
EPA	744 XXVIII
SKRAĆENICA	PRILOG

SKUPŠTINA CRNE GORE
Predsjedniku Andriji Mandiću

Poštovani,

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosim amandmane na **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI** EPA: 744 XXVIII , br. akta: 16-5/25-1 od 12.12.2025. godine) radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Poslanik:


Tonči Janović

Amandman 1

U članu 1 Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji riječi: "kada su poreski obveznici" brišu se, a poslije riječi: "Crne Gore" dodaju se riječi: "za potrebe oporezivanja".

Obrazloženje:

Izmjena navedenog člana predlaže se na zahtjev Evropske komisije, u cilju usklađivanja važećeg zakona sa direktivama EU za Pregovaračko poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika, koji propisuju jednak tretman državljana EU i državljana Crne Gore u pogledu korišćenja poreskih olakšica, a što je jedan od uslova za zatvaranje ovog pregovaračkog poglavlja.

Amandman 2

U Predlogu zakona, poslije člana 4 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 5

U članu 14e u stavu 5 riječi: "i istu", zamjenjuju se riječima: "a svu dokumentaciju koja se odnosi na vlasnika računa".

Poslije stava 7 dodaju se dva nova stava koji glase:

"(8) Ako lice zaključi aranžman ili uspostavi poslovni odnos čiji je glavni cilj ili jedan od glavnih ciljeva izbjegavanje obaveze propisane ovim članom ili propisima donijetim na osnovu ovog zakona, smatraće se da takav aranžman nije zaključen, odnosno da takav odnos nije uspostavljen, u smislu primjene ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona.

(9) Poreski ili drugi nadležni organ ima pravo da od lica iz stava 1 ovog člana zahtjeva dostavljanje podataka i da, u svako razumno vrijeme, izvrši uvid u poslovne prostorije ili mjesto obavljanja djelatnosti lica, radi:

1. utvrđivanja tačnosti i potpunosti podataka koje je dostavila izvještajna finansijska institucija;
2. provjere procedura koje je izvještajna finansijska institucija uspostavila radi obezbjeđivanja usklađenosti sa obavezama propisanim ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona;
3. provjere usklađenosti podataka sa drugim zahtjevima propisanim ovim zakonom ili propisima donijetim na osnovu ovog zakona.

Dosadašnji stav 8 postaje stav 10."

Obrazloženje:

Izmjena navedenog člana predlaže se na zahtjev Globalnog foruma o o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe, imajući u vidu da se radi o usklađivanju sa Direktivom EU/2011/16 i Direktivom EU/2014/107 u dijelu koji se odnosi

na razmjenu informacija o finansijskim računima. Takođe, ukazujemo da je usklađivanje Zakona o poreskoj administraciji sa direktivama EU jedan od uslova za zatvaranje PP-16-Porezi.

Amandman 3

U Predlogu zakona dosadašnji čl.5 do 23 postaju čl.6 do 24.

Obrazloženje:

Ovim amandmanom vrši se prenumeracija postojećih članova u Prredlogu zakona.

Amandman 4

U članu 19 Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji, u stavu 1 poslije riječi: "podružnica" dodaju se riječi: "i trust".

U tač. 7, 14 i 21 riječi: "i istu", zamjenjuju se riječima: "a svu dokumentaciju koja se odnosi na vlasnika računa".

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"(2)U stavu 2 poslije riječi: "Crnoj Gori," dodaju se riječi: "a u slučaju trasta povjereniku, ".

Obrazloženje:

Izmjena navedenog člana predlaže se na zahtjev Globalnog foruma o o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe, imajući u vidu da se radi o usklađivanju sa Direktivom EU/2011/16 i Direktivom EU/2014/107 u dijelu koji se odnosi na razmjenu informacija o finansijskim računima. Takođe, ukazujemo da je usklađivanje Zakona o poreskoj administraciji sa direktivama EU jedan od uslova za zatvaranje PP-16-Porezi.